

NENAMJENSKI OROČENI DEPOZIT - AKCIJA

Oročeni štedni račun je novčani depozit koji klijent polaže kod banke kao štedni ulog i oročava ga na određeni period. Banka sa klijentom zaključuje Ugovor o oročavanju sredstava na određeno vrijeme, a u zavisnosti od dužine roka oročenja, valute i visine depozita, ugovara se i pripadajuća kamatna stopa.

1. Vrsta usluge

2. Poslovno ime i adresa davaoca usluge

ASA Banka d.d. Sarajevo, Trg međunarodnog prijateljstva, 71000 Sarajevo

3. Iznos usluge, oznaka valute i uslovi korištenja

Raspodaganje oročenim sredstvima moguće je nakon isteka ugovorenog perioda oročenja. Kamata se obračunava na godišnjem nivou za pripadajući broj dana, a isplaćuju se po zahtjevu Deponenta utvrđenom dinamikom (mjesečno, kvartalno ili po dospelju). Ukoliko klijent odabere isplatu kamate po dospelju depozita, ista se može isplatiti na štedni ili tekući račun ili se može pripisati glavnici depozita.

4. Trajanje ugovora

Trajanje Ugovora o oročenoj štednji je definisano u Ugovoru o oročenoj štednji koji se ugovara na zahtjev Deponenta.

Oročeni depoziti mogu se ugovarati kao:

- Kratkoročni oročeni sa rokom oročenja do 12 mjeseci (uključujući i 12 mjesec)
- Dugoročni oročeni sa rokom oročenja preko 12 mjeseci

5. Visina i promjenljivost nominalne kamatne stope

Sve kamatne stope u tabeli ispod su fiksne kamatne stope izražene u % p.a.

Valuta oročenja KM i EUR:

Rok oročenja	Kamatna stopa	Vrsta kamatne stope
13 mjeseci	2,55%	fiksna kamatna stopa
25 mjeseci	2,65%	fiksna kamatna stopa
37 mjeseci	2,75%	fiksna kamatna stopa

Ukoliko u toku trajanja ovog Ugovora dođe do promjene kursa KM u odnosu na EUR Banka će depozit iskazati u EUR prema srednjem kursu Centralne banke BiH važećem na dan zaključenja ovog Ugovora, i po isteku ugovorenog roka oročenja ili u slučaju prijevremenog razoročenja isti isplatiti u KM protuvrijednosti, prema važećem kupovnom kursu Banke za EUR na dan isplate.

Reprezentativni primjeri iznosa kamate:

Iznos uloga u KM	Period oročenja	Nominalna kamatna stopa/EKS (%)	Iznos kamate KM
5.000	13 mjeseci	2,55%	135,68
5.000	25 mjeseci	2,65%	272,15
5.000	37 mjeseci	2,75%	417,74

Oročeni depozit u KM valuti se ugovara sa valutnom klauzulom.

6. Efektivna kamatna stopa i ukupan iznos koji korisnik mora da plati, odnosno koji treba da mu se isplati

Efektivna kamatna stopa jednaka je nominalnoj kamatnoj stopi.

7. Iznos i broj rata kredita i periodi u kojima dospeljavaju (mjesečno, tromjesečno i drugo)

Ne primjenjuje se na ovu vrstu usluge.

8. Iznos naknade za prijevremeni povrat

Ugovorom o oročenim nenamjenskim depozitima se definiše način obračuna kamate i postupanje u slučaju zahtjeva Klijenta za prijevremeni raskid Ugovora.

9. Informacija o obavezi korištenja notarskih usluga prilikom zaključenja ugovora

Nema obaveze korištenja notarskih usluga.

10. Obaveza zaključenja ugovora o sporednim uslugama

Zaključenjem Ugovora o oročenoj štednji potrebno je da korisnik ima zaključen i Ugovor o štednom računu za pripis kamate po depozitu. Ugovor se zaključuje na neodređeno vrijeme, a valuta ugovora o štednom računu za pripis kamate po depozitu je identična valuti ugovora o oročenoj štednji.

11. Kamatna stopa koja se primjenjuje u slučaju kašnjenja u izmirenju obaveza i pravila za njeno prilagođavanje, te druge naknade koje se plaćaju u slučaju neispunjenja obaveza

Ne primjenjuje se na ovu vrstu usluge.

12. Po potrebi, instrumenti obezbjeđenja ispunjenja obaveza	Za uslugu otvaranja i održavanja ovog računa, Banka ne uzima instrumente obezbjeđenja od Deponenta.
13. Iznos naknade za prijevremeni povrat	Ugovorom o oročenim nenamjenskim depozitima se definiše način obračuna kamate i postupanje u slučaju zahtjeva Klijenta za prijevremeni raskid Ugovora.
14. Pravo korisnika da na zahtjev dobije besplatnu kopiju nacrtu ugovora, izuzev ako banka u vrijeme podnošenja zahtjeva korisnika ocijeni da ne postoje uslovi za zasnivanje odnosa sa korisnikom u konkretnom pravnom poslu	Korisnik na zahtjev ima pravo da dobije besplatnu kopiju nacrtu ugovora, izuzev ako Banka u vrijeme podnošenja zahtjeva korisnika ocijeni da ne postoje uslovi za zasnivanje odnosa sa Korisnikom.
15. Period u kojem banku obavezuju podaci dati u pregovaračkoj fazi	Ukoliko se depozit ugovara na osnovu datog informacionog lista Banke, a prije potpisivanja Ugovora, ista obavezuje Banku u periodu od 8 (osam) dana od dana uručivanja informacionog lista Klijentu.
16. Uslovi polaganja novčanog depozita kod banke, ako je to uslov za odobravanje kredita, kao i mogućnost i uslovi zatvaranja kredita novčanim depozitom	Ne primjenjuje se na ovu vrstu usluge.
17. Raspolaganje uloženim sredstvima	Raspolaganje sredstvima po isteku ugovorenog roka oročenja Prijevremeni raskid Ugovora nije moguć, osim u izuzetnim slučajevima, uz podnošenje pisanog zahtjeva za raskid Ugovor od strane Deponenta najkasnije 31 dan prije traženog datuma razročenja. Pisani zahtjev Deponenta za raskid Ugovora mora sadržavati razloge prijevremenog raskida Ugovora, a Deponent je, uz zahtjev za raskid Ugovora, dužan priložiti i adekvatnu dokumentaciju koja se odnosi na razlog prijevremenog raskida Ugovora, kao i pisanu instrukciju o načinu disponiranja sredstvima. Pod izuzetnim slučajevima se smatraju nepredviđene okolnosti uslijed kojih Deponent ima potrebu za prijevremenim raskidom Ugovora. Nepredviđene okolnosti mogu biti sljedeće: smrt užeg člana porodice, iznenadna bolest deponenta ili užeg člana porodice, vanredno školovanje, nezgode koje su uzrokovalе tjelesne povrede, posljedice razbojništva koje se ogledaju u otuđenju imovine, prekid radnog odnosa, kupovina nekretnine, trajno iseljenje iz zemlje, nepogode izazvane prirodnom silom (zemljotres, požar, poplava i sl) i ostale nepredviđene okolnosti koje deponent može dokumentovati Banci. Banka ne naplaćuje naknadu za prijevremeni raskid oročenog depozita. U slučaju da se Banci, u toku perioda važenja Ugovora, u sudskom ili upravnom postupku ili drugom postupku prinudne naplate naloži izvršenje sa računa oročenog depozita, Ugovor se raskida po sili zakona. U slučaju prijevremenog raskida Ugovora iz naprijed navedenih razloga, prije isteka perioda oročenja a kada je proteklo manje od 1/2 perioda oročenja, primjenjuje kamatna stopa za datu valutu oročenja na depozite po viđenju i to na dan raskida, zaključno sa danom koji prethodi danu isplate tj. raskida ugovora, a obračunata kamata po ugovoru o depozitu se stornira u potpunosti. Ukoliko je ranije obračunata kamata isplaćena, za razliku prethodnog i novog obračuna umanjuje se glavnica depozita. Kada je protekla 1/2 ili više od 1/2 perioda oročenja, primjenjuje se kamatna stopa za postignuti rok oročenja, odnosno najbližeg proteklog roka oročenja, važeća na dan raskida za proizvod nenamjenski oročeni depozit zaključno sa danom koji prethodi danu isplate tj. raskidu Ugovora. Ukoliko je ranije obračunata kamata isplaćena, za razliku prethodnog i novog obračuna umanjuje se glavnica depozita. Ugovorom o oročenim nenamjenskim depozitima se definiše način obračuna kamate i postupanje u slučaju zahtjeva Klijenta za prijevremeni raskid Ugovora.
18. Naknade	U skladu sa važećom Tarifom naknada za proizvode i usluge u poslovanju sa fizičkim licima. Za obavljanje određenih pratećih uslužnih poslova vezanih za otvaranje i vođenje računa otvorenog na osnovu ovog ugovora i depozita po viđenju na koji se prenosi obračunata kamata, Banka naplaćuje naknade/provizije u skladu sa važećom Tarifom naknada za proizvode i usluge u poslovanju sa domaćim i stranim fizičkim licima.
19. Prijevremena otplata kredita	Ne primjenjuje se na ovu vrstu usluge.